

# Uloga privatnih bibliotečkih zbirki u slavističkim i balkanološkim studijama

**Narcisa Puljek-Bubrić**

Bošnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

## **Nastanak biblioteke Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikarpašić**

Biblioteka Bošnjačkog instituta danas broji preko 90.000 bibliotečkih jedinica. Svoje početke imala je prvih godina emigracije gosp. Adila Zulfikarpašića, osnivača Bošnjačkog instituta. Nastajala je dugogodišnjim Adil-begovim prikupljanjem i sortiranjem građe uz veliku ljubav prema knjizi i potrebe za očuvanjem kulturnih vrijednosti BiH. Taj dug i plodan rad rezultirao je osnivanjem Bošnjačkog instituta u Cirihi 1988. gdje je i biblioteka od jedne privatne zbirke postala javna institucija otvorena za različita naučna istraživanja. Preseljenjem građe iz Ciriha, Bošnjački institut je zvanično otvoren u Sarajevu 24. maja 2001. godine gdje je biblioteka dobila svoj potpuni značaj, jer je svojim građom i bogatstvom obnovila kulturne i historijske vrijednosti BiH.

Ova bibliotečka zbirka je podijeljena na nekoliko odjela, a to su : *Bosnica, Serbika, Croatica, Jugoslavica, Islamica, Turcica, Rukopisi, Arhivska građa i Odjel enciklopedija, leksikona i rječnika*. Svaki od odjela je klasificiran po (tematskim cjelinama)

UDC sistemu, i sastoje se od različitih vrsta publikacija (monografija, članaka, separatnih otisaka, časopisa, listova, magazina, kalendara) kao i publikacija na različitim stranim jezicima.

## **Odjeli biblioteke Bošnjačkog instituta**

**BOSNICA** predstavlja jedan od glavnih odjela u okviru kojeg se sakuplja građa o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima od domaćih i stranih autora. Sastoje se od publikacija i izvora za proučavanje bosanske i bošnjačke historije, kulture, jezika, književnosti, umjetnosti, tradicije i folklora. Prvenstveno prezentira historiju, kulturnu historiju i identitet BiH i Bošnjaka te i međunacionalnu kulturnu povezanost i suživot naroda u BiH. Pored osnovne podjele na tematske cjeline u sklopu *Bosnike* izdvojeno je i nekoliko zbirki.

**Zbirka BOGUMILI** je bogata i izuzetna zbirka oformljena sa potrebom za proučavanje problematike srednjovjekovne Bosne. Sačinjena je od publikacija o historiji srednjeg vijeka u Bosni i šire, historijskim izvorima o bogumilima, stećcima, crkvi bosanskoj i pitanju islamizacije u Bosni,

kao i katarima, albigenzima, krstaškim ratovima i inkviziciji.

Jedan od važnih događaja u BiH a i šire je proces izvršavanja agrarne reforme. Sa željom da se bolje osvijetle ti historijski periodi formirana je i *Zbirka AGRARNA REFORMA* gdje se nalaze publikacije koje se odnose na dva perioda kada je izvšena agrarna reforma, u periodu Kraljevine Jugoslavije i SFRJ, sa posebnim osvrtom na BiH i Bošnjake.

Publikacije o ratnim događanjima i agresiji na BiH su zbog velikog značaja sabrane u zasebnu kolekciju knjiga i periodičnih izdanja o ratu u BiH. Od ideje do realizacije nije trebalo dugo, pa danas mogu i da spomenem *Zbirku RAT U BIH 1992.-1995.* u kojoj su smještne publikacije koje se odnose na rat u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Kosovu i politička zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije. Posjeduje izuzetnu kolekciju periodičnih izdanja koja su izlazila u BiH i različita izdanja o ratu u BiH. Ova zbirka je podijeljena na bosanska, hrvatska, srpska izdanja i izdanja na različitim stranim jezicima.

Jedna od zbirki koja je sakupljena s ciljem da osvijetli historiju BiH i njen identitet u međunarodnom postojanju na balkanskim prostorima je svakako i *Zbirka BALKANIKA I JUGOSLAVICA*. Ova zbirka se sastoji od publikacija koje se odnose na geografsko područje Jugoslavije i Balkana kroz historiju, na različitim slavenskim i stranim jezicima. Formirana je sa potrebom za stalnim proučavanjem političkih i kulturnih dešavanja na Balkanu i stalnog pitanja "Kakvu ulogu u tim događanjima imaju Bošnjaci i BiH". Uz ovu zbirku spomenula bih i zasebni *Odjel JUGOSLA-*

*VIKE* koji svojom kolekcijom predstavlja sastavni dio proučavanja historije ovih balkanskih prostora. U sklopu ovog odjela formirano je nekoliko tematskih cjelina: socijalizam, komunizam, KPJ, Zbirka Josip Broz Tito. Sve publikacije ovog odjela konkretno se odnose na period FNRJ i SFRJ.

Jedna od zanimljivih zbirki po svom poretku nastajanja je i *Zbirka EMIGRANTICA*. Veliki dio svog života osnivač instituta gosp. Adil Zulfikarpašić je proveo u emigraciji gdje pisao i objavljivao članke u mnogim emigrantskim časopisima između ostalog u "Bosanskim pogledima" čije je on bio urednik i izdavač. Zbirka predstavlja izuzetnu i rijetku kolekciju publikacija o emigraciji i publikacija koje su pisane i izdate u emigraciji. Podijeljena je na hrvatsku, srpsku, bošnjačku, slovenačku, makedonsku i jugoslovensku emigrantiku. Navela bih nekoliko primjera periodičnih izdanja emigrantike *Hrvatska straža*, *Glas Svetog Antuna*, *Danica*, *Srpska misao*, *Glas kanadskih Srba*, *Glas Bošnjaka*, *Bosanski pogledi*.

U sklopu *Bosnike* formirane su i *Zbirka JUDAICA* i *Zbirka SANDŽAK* dva zanimljiva odjela vezana za historiju i kulturu određenih naroda. *JUDAICA* predstavlja zbirku publikacija o historiji, kulturnoj historiji, civilizaciji, religiji i identitetu Jevreja u BiH i šire, s posebni osvrtom na Jevreje u BiH. A *Zbirka SANDŽAK* formirana je od različitih djela o Sandžaku kao i djela autora iz Sandžaka.

Jedan od interesantnih i vrijednih odjela je *Odjel BOSANSKA PERIODIKA* koji se sastoji od periodičnih izdanja (časopisa, magazina, listova, kalendara, almanaha) koji su izlazili u BiH i svojom tematikom

obuhvaćaju i prostore Balkana. Tu su smještena neka od prvih godišta časopisa *Bosanskog prijatelja*, *Sarajevskog cvjetnika*, *Behara*, *Bosanske Vile*, Nade pa do savremenih izdanja *Život*, *Izraz*, *Most*. U sklopu ovog odjela svoje mjesto su našla i periodična izdanja koja svojom tematikom obuhvaćaju i prostor Balkana.

Odjel *SERBICA / CROATICA* predstavlja zbirku monografskih i periodičnih publikacija na hrvatskom i srpskom jeziku i drugim stranim jezicima o Srbiji i Hrvatskoj. *CROATICA* sadrži publikacije o historiji, tradiciji, jeziku, kulturi i umjetnosti Hrvatske. Kao primjeri mogu se spomenuti dokumenti *Slavorum Merdionalium* s početka 19. stoljeća, zatim nekoliko časopisa *Vijenac*, *Hrvatsko kolo*, *Croatia Sacra*. *SERBICA* je odjel sačinjen od publikacija o historijskim, kulturnim i političkim događanjima na prostoru Srbije, kao primjere mogu navesti izdanja Srpske Književne zadruge, Letopisa Matice Srpske, Srpske kraljevske Akademije do Srpske Akademije nauka i umjetnosti. U sklopu ovog odjela formirane su i zasebne zbirke za svaku od republika i pokrajina bivše Jugoslavije što uključuje i monografske i periodične publikacije. Za prostore bivše Jugoslavije takođe je izdvojen i *Odjel PRAVA* koji obuhvaća publikacije iz oblasti prava na prostoru bivše Jugoslavije i šire iz perioda Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, NDH, te FNRJ i SFRJ.

U biblioteci Bošnjačkog instituta nalazi se velika kolekcija orijentalnih rukopisnih i štampanih djela smještena u sljedećim odjelima:

*Odjel ISLAMIKA* se sastoji od publikacija o islamu, islamskoj civilizaciji i historiji, kulturi i političkim dešavanjim na Bliskom i

Srednjem istoku. Kao primjer navela bih komplet izdanja Goethe Univerziteta iz Minhenja koja se odnose na islamsku filozofiju, muziku, bibliografiju, matematiku i predstavljaju izuzetnu vrijednost u biblioteci, jer su to reprint izdanja originalnih rukopisa na različitim stranim jezicima štampana u vrlo ograničenom tiražu.

*Odjel TURCICA* sačinjavaju publikacije iz oblasti turske historije, politike, prava, književnosti, kulture i umjetnosti od osnivanja Osmanskog carstva pa do Republike Turske.

*Odjel RUKOPISA* sačinjavaju 1.125 djela orijentalnih rukopisa na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku iz oblasti književnosti, prava, teologije, filozofije. Spomenula bih Unikatno djelo Plemenita Iosa Božijeg poslanika Muhammeda A.S. – *an-Nasabu's-Šarif*. Prijepis *Mesnevije* Dželaludina Rumija, koje za bošnjačku kulturu ima izuzetnu vrijednost, jer ovo klasično perzijsko djelo, koje je prepisao derviš Muhammed Sarajlija u mevleviskoj tekiji na Bendbaši u Sarajevu 1646 g., govori o ljepoti kaligrafije i umjetničkoj nadarenosti sarajevskog derviša. Svojom kaligrafskom ljepotom i vrijednosti rukopisa pažnju privlači i Prijepis Kur'ana od poznatog osmanskog kaligrafe Muhammeda Hilmija, 1800 godine. I mnogi drugi važni po svojoj historijskoj vrijednosti. Orijentalni rukopisi su obrađeni u *Katalogu arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta* u izdata u izdanju Bošnjačkog instituta u dva toma. Priređivači ovih kataloga su bili Prof. dr. Fehim Nametak, Salih Trako i Amina Džuvić. Orijentalna štampana djela su klasificirana u posebnom katalogu. Na njihovoj klasifikaciji je radio rahmetli Zejnil Fajić.

*Odjel ENCIKLOPEDIJA, LEKSIKONA i RJEČNIKA* sastoji se od općih i stručnih enciklopedija i leksikona na različitim stranim jezicima, velikim kolekcijama atlasa, rječnika i monografskih publikacija o pojedinim zemljama i gradovima. Iz kolekcije enciklopedija i leksikona izdvojila bih nekoliko: Der Grosse Brockhaus, Bertelsmann, Mayers, Larousse, Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia Americana.

U biblioteci se nalazi i *ARHIVSKA GRAĐA* koja obrađuje dokumente kroz historiju Bosne počevši od srednjovjekovne Bosne pa do danas. Sastoji se od dokumenata, članaka, isječaka iz novina. Neki od tih primjera je arhivski materijal o Mehmedu Spahi, veliki broj dokumenata o agrarnoj reformi iz doba Kraljevine Jugoslavije, originalana dokumenatcija o suđenju muslimanskim intelektualcima 1983. g. i velika zbirka dokumenata sa suđenja u Hagu.

#### **KARTOGRAFSKA ZBIRKA I ZBIRKA RAZGLEDNICA**

Bošnjački institut posjeduje i veliku kolekciju historijskih i geografskih karata koje osim što imaju vrijednost dokumenta, odlikuju se i izuzetnom ljepotom. Uz kartografsku zbirku navela bih i veliku kolekciju razglednica različitih gradova iz BiH od Austro-Ugarske do danas.

#### **Izdavačka djelatnost**

Jedna od aktivnosti Bošnjačkog instituta je i izdavačka djelatnost kojom se promoviše kultura i historija BiH. Pored izdanja faksimila unikatnog djela *Plemenita loza Božijeg poslanika Muhammeda a. s. – an-Nasabu’š-Šarif*. Navela bih i nekoliko drugih izdanja: *Katalog arapskih, perzijskih, turskih*

*i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta* izdata u dva toma, knjige *Bošnjak Adil Zulfikarpašić* prevedena na engleski, francuski i njemački jezik *Opširni popis Bosanskog Sandžaka iz 1604. g.*, *Eduard Loidolt. Akvareli iz Bosne i Hercegovine 1880-1882*, *Edmund Misera. Gradovi i krajevi Bosne i Hercegovine na akvarelima 1880-1883.*, *Islamska arhitektura autora Kemala Zukića* i mnogi drugi.

#### **Katalog**

Od 1988 g. Sva baza podataka nalazi se u američkom programu Graphical Library Automation System (GLAS), preko kojeg je moguće pretražiti bazu po autoru, priredivaču, uredniku, prevodiocu, subjektu, ključnoj riječi u subjektu, naslovu, ključnoj riječi u naslovu, izdavaču i seriji. Katalog je dostupan i preko web stranice Bošnjačkog instituta [www.bosnjackiinstitut.org](http://www.bosnjackiinstitut.org)

Od svog osnutka Bošnjački institut je ostvario saradnju sa Nacionalnom i Univerzitetском bibliotekom, Orientalnim institutom, fakultetskim bibliotekama... Korisnici biblioteke su studenti, naučni radnici, magistranti, doktoranti iz BiH i inostranstva.

Zahvaljujući dugogodišnjem sakupljanjem različitih djela o BiH i šire gosp. Adila Zulfikarpašića, i njegovom velikom angažovanju za osnivanjem jedne ovakve institucije, Bošnjački institut predstavlja trajnu historijsku i kulturnu vrijednost za BiH i balkanske prostore.